



NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION  
NOVEMBER 2016

**SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA PELE: LEPHEPHE I  
SEPEDI FIRST ADDITIONAL LANGUAGE: PAPER I**

**MARKING GUIDELINES**

Nako: Diiri tše 2½

100 meputso

---

**These marking guidelines are prepared for use by examiners and sub-examiners, all of whom are required to attend a standardisation meeting to ensure that the guidelines are consistently interpreted and applied in the marking of candidates' scripts.**

**The IEB will not enter into any discussions or correspondence about any marking guidelines. It is acknowledged that there may be different views about some matters of emphasis or detail in the guidelines. It is also recognised that, without the benefit of attendance at a standardisation meeting, there may be different interpretations of the application of the marking guidelines.**

---

## POTŠIŠO YA 1      TEKATLHALOGANYO

- 1.1      1.1.1    'tswala ga e gane ka gare fela, eupša le ka ntle e tloga e re nnang.'
- Motho o kgona go ba le bana gomme wa hwetša bana ba gona ba sena maikarabelo, ba se na mohola go swana fela le motho yoo a se nago bana.
  - Moruti o be a na le ngwana wa mosetsana gomme a dira dilo tša go se tsebalege, a enwa mabjala a hloka maikarabelo. (3)
- 1.1.2    O šupa gore ke ngwana a nnoši wa Moruti le mmaMoruti Mokolobetši. (1)
- 1.1.3    Ke Mokgalaka.
- Maite le rragwe ba bitšana ka Mokgalaka. (2)
- 1.1.4    Ke tšhelete ya go lefela dithuto. (1)
- 1.1.5    Mašoto. Barutwana ba tla ngwala mafoko a go fapana. Mohlala:
- Matšatšing a lehono ge bana ba gago ba sa go theeletša o tsebe gore o na le mašoto. (2)
- 1.1.6    O šupa gore o be a bala kudu/a elwa le dithuto/a šoma kudu dithutong tša gagwe. (2)
- 1.1.7    Moruti Mokolobetši o ile a laya ngwana wa gagwe Maite a re kua yunibesithing o etše tikrii e tee fela. (2)
- 1.1.8    O tšwa lapeng la thapelo le seriti. (1)
- 1.1.9    Barutwana ba tla fa dikarabo tša go fapana. Mohlala:
- O nagana bjalo ka ge a be a se a dumelelwa go fihla gae ka nako yeo a e ratago ebile a sa ke a etšwa a eya go itloša bodutu ka ntle le mosogana le dikgarebe. (2)
- 1.1.10    Ka gore ga se moanegwa wo bohlokwa/moanegwatlaleletšo/  
moanegwanyane. (1)
- 1.1.11    O tlabilwe ke morwediagwe ge a fihla a tagilwe kudu moo a ilego a palelwa le ke go lemoga gore rragwe o gona ka phapošing. (1)
- 1.1.12    O be a nyaka go tšweletša kgopolo ya gore Moruti o be a gakanegile ebile a sa tsebe le gore a reng? (2)
- 1.2      1.2.1    A ka thulwa ke difatanaga. Baotledi ba ka se kgone go mmona ba sa le kgole. (2)
- 1.2.2    Lefapa la tša dinamelwa le thušana le Lekala la *Arrive Alive*. (1)
- 1.2.3    Go ruta batho ka melao ya tsela. (Goba karabo ya maleba) (1)
- 1.2.4    Mootledi wa go otlela a nwele/enwa/tagilwe.
- Re bona lebotlelo seatleng sa mootledi se swere lebotlelo leo le itaetšago e le la bjala. (2)

1.2.5 Se apare diaparo tša go taga ge o sepela bošego. (1)

1.2.6 Barutwana ba tla fa dikarabo tša go fapana. Mohlala:

- Go otlela o šomiša selefoune.
- Go swara magang le banamedi o otlela gomme o sa hlokomele tsela.
- Go theeletša ditaba tša go tšhoša seyalemoyeng gomme wa itebala gore o a otlela
- Go ja o otlela. [Tše pedi fela] (2)

1.2.7 Go otlela o enwa. (1)

[30]

## POTŠIŠO YA 2 KAKARETŠO

Go swaiwa diphošo tše hlano tša mathomo tša mopeleto le polelo, go tloga moo diphošo tša mongwalelo di hlokomologwe gomme go latišišwe kgopolokgolo.

### Sekala:

Mongwalelo = 2

Diteng = 8

Kakaretšo ya moithuti e swanetše go ba le tše:

- Motho o swanetše go rutwa go itshepa e sa le yo monnyane.
- Motho a itshepe gore a ka kgona go dira dilo ka moka.
- Ge o se na boitshepo o thoma go itšeela fase.
- Motho a se gakantšhe boitshepo le boikgogomošo ka gore ke dilo tše pedi tša go se swane.
- Bontši bja bathobaso bo na le go inyatša, le go inyeneyatša.
- Motho o swanetše go ithuta go tšwa go batho ba bangwe ka ge a sa phele a nnoši.
- Bothata bja go inyatša bo itaetša bo etšwa go taba ya mmala wo moso ka ge re gotše re botšwa gore mmala wo moso ga se wa loka.
- Motho a ikgantšhe ka seo a lego sona.

	<b>Bokgoni bjo bo botsebotse</b>	<b>Bokgoni bjo bo botse kudu</b>	<b>Bokgoni bja go kgotsofatša</b>	<b>Bokgoni bjo bo lekanego</b>	<b>Bokgoni bja go se kgahliše</b>	<b>Bokgoni bja go se kgotsofatše</b>
<b>Kelo</b>	<b>10 – 9</b>	<b>8 – 7</b>	<b>6 – 5</b>	<b>4 – 3</b>	<b>2 – 1</b>	<b>0</b>
<b>Dikgopolo</b>	Di akaretša kgopolokgolo yeo e bontšhitšwego ka bokgwari.	Di akaretša kgopolokgolo yeo e beakantšhitšwego botse.	Di akaretša kgopolo yeo e laetšago kwešišo.	Di akaretša kgopolo ye e lekanetšego.	Ga di kwešišege, ga se tša beakantšhwa gabotse.	Di hlakahlakane, ga di bontšhe bokgwari, di ngwadilwe ka go se kwešišege.
<b>Polelo le setaele</b>	Polelo ye e nonnego kudu ya maleba. Ga go boeletšwe mantšu. Mopeleto wa nnete.	Polelo ye e nonnego ya maleba le mopeleto wa nnete.	Polelo ya maleba ya go nona le mopeleto wa maleba.	Polelo ya maleba go rothela mantšu ao a boeletšwago.	Polelo ya go se kgahliše le mopeleto wa diphošo.	Polelo ga e kwešišege le mopeleto wa go tlaa diphošo.

[10]

**POTŠIŠO YA 3 Sereto seo se sego sa bonwa**

- 3.1
- Tlaišo ya ka lapeng/gae.
  - Moreti o hlapaolla/roga molekane wa gagwe.
  - Moreti o betha molekane wa gagwe.
  - Ga a sa mo rata. [Dintlha tše pedi fela]
- (2)
- 3.2 Moya wa manyami/maswabi/boitsholo.
- Moreti o re ge a bona seretwa/molekane wa gagwe o fetoga lešilo a be a tšhoga.
  - Moreti o re seretwa/molekane wa gagwe o mo dumela bobbe.
  - Moreti o botšiša seretwa/molekane wa gagwe gore e ka ba ke go mo rata ge a mo phediša ka thupa bjalo.
- [E tee fela]
- (2)
- 3.3 Ga go na le motho yoo a swanetšego go tlaišwa ekaba ka go kwešwa bohloko mmeleng goba moyeng.
- (1)
- 3.4
- |   |          |   |
|---|----------|---|
| a | } e lego | a |
| b |          | e |
| b |          | e |
| a |          | a |
- (2)
- 3.5 O ra gore o mo forile/o mmoditše maaka a re o tla mo rata go fihlela ba aroganywa ke lehu.
- (1)
- 3.6 Dikano o tšere o a ikanolla lehono.
- O šupa gore ga a phele ka dikano tšeo a di tšerego mohla wa lenyalo la bona.
- (2)
- [10]**

**POTŠIŠO YA 4 Direto tšeo di bonwego**

- 4.1
- 4.1.1 Ke sonete ya setariana/Sepedi.
- Se na le methalotheto ye lesomenne.
  - Moreti o tšweleditše seswantšho methalothetong ye lesomepedi ya mathomo gomme ye mebedi ya mafelelo e tšweletša tirišo.
- (3)
- 4.1.2 Mothofatšo
- Methalothetong ka moka moreti o bolela le lebitla okare ke motho. Mohlala:
  - Ka tša batho ke wena o itemilego./Ka go swarwa ke tlala neng le neng. [Barutwana ba tla tsopola methalotheto ya go fapana]
- GOBA**  
Tshwantšhišo
- Moreti o swantšha lebitla le lehu/Lebitla le tšere sebopego sa lehu. [Barutwana ba tla tsopola methalotheto ya go fapana]
- (2)
- 4.1.3 Lehu re hwile la pitšana ge e le la segwana le a rokwa. Ke ge motho a senyegeletšwe ke selo seo motho a ka se kego a kgona go se tsošološa gape le ge a ka hlwa a ratile bjang le bjang.
- (2)

- 4.1.4 Lehu le šokiša moreti le go mmolaiša pelo ka go hloka kwelobohloko ga lona. (1)
- 4.1.5 Moreti o hlohleletša motheeletši go kgatha tema ka go tlatša ka mantšu a gagwe. (1)
- 4.1.6 Jaa/o nwe/o khore, ke la mogologolo. Mohlala:
- Go senya metara.
  - Go kgaoganya le go tlemaganya dikarolometara.
  - Go kgaoganya mothalotheo ka dikarolometara. [Mohola o tee fela] (2)
- 4.2 4.2.1 O ntirile  
O ntirile  
O ntirile
- E tlamaganya methalotheo.
  - Go gatelela dikgopolo. [Mohola o tee fela] (2)
- 4.2.2 Moreti o reta bošula bja moratiwa wa gagwe.
- Moreti o re:
- 'O ntirile nkokoi ya 'rato la rena'
  - 'O ntrile lekgowa la gago'
  - 'Ge ke go swara ka ditsebe o nganga molala' [Karabo e tee fela] (2)
- 4.2.3 Molaetša ke thuto yeo moreti a nyakago go e fihlišetša go motheeletši. (1)
- Molaetša wa sereto se ke gore ga se wa swanela go rata motho ka lebaka la mahumo a gagwe.
  - Seretwa se nyaka mahumo a moreti fela, ga a mo fe lerato.
  - Moreti o re:  
'O rata fela ge ke kgoboketša mokgobo wa gauta.' (3)
- 4.2.4 Ke dimpho tšeo lesogana di le fago moratiwa wa lona pele le nyala/ntšha magadi. (1)
- [20]

## POTŠIŠO YA 5 THUTAPOLELO

- 5.1 5.1.1 'mola'
- Ke bone bana ba raloka mola. [Barutwana ba tla fa mafoko a go fapana] (2)
- 5.1.2 Leinakgopolo. O ka se kgone go bona goba go swara tlala ka diatla. (2)
- 5.1.3 Ke lentšu le 'bafsa'. Ka gore le ba kgethologanya/hlaola go batho ba bagolo. (2)
- 5.1.4 'la rena.' (1)
- 5.1.5 Barutwana ba tla fa dikarabo tša go fapana. Mohlala:  
Dikgomo/dipudi/dinku [bjalo le bjalo] (1)

- 5.1.6 –ng. Go laetša lehlathi la felo.  
• Lema (2)
- 5.1.7 Barutwana ba tla ngwala mafoko a go fapana. Mohlala:  
Ke šetše ke feditše go ngwala. (1)
- 5.1.8 Barutwana ba tla fa dikgopolo tša go fapana. Mohlala:  
• Go ka dirwa ditanka tša go ageletša meetse a pula ge dipula di ena.  
• Re swanetše go hlapa ka meetse a go lekanela e sego a go tlala dikotlelo/bao ba nago le dišawara ba šomiše tšona go hlapa.  
• Dikoloi di ka hlatswiwa gabedi fela mo kgweding ka meetse a go lekanela e sego a mantši.  
• Diaparo tša ditšhila di kokotletšwe gore di hlatswiwe ka nako e tee go seketša meetse.  
[Tše pedi fela] (2)
- 5.1.9 Modirišopego (1)
- 5.1.10 E laetša gore motho yo o a nagana. (1)
- 5.2 5.2.1 Tlhago e ratwa kudu ke batho ba. (2)
- 5.2.2 'ditalente'  
Dimpho (2)
- 5.2.3 Ke learogi. Ka ge le sa latele moselana wa lefetilego e lego –ile, eupša -la ya lediri le 'phela' e fetoga '-tše' lebakeng la lefetile ka gona e ba lepheti. (2)
- 5.2.4 Mošunkwane. Barutwana ba tla fa mafoko a go fapana. Mohlala:  
• Lengana ke mošunkwane o bogale wa mpshikela. (2)
- 5.2.5 Barutwana ba tla fa dikarabo tša go fapana. Mohlala:  
• Phala ke phoofolo ye bohlale. [phoofolo] (1)
- 5.2.6 'itlhamela'  
Hlamelana (2)
- 5.3

Dipoelo tša ngwaga wo **di bile** tša katlego go feta tša ngwagola. Tša go se **hlokomele** dipuku di **fetile**. Batho ba nyaka **bokamoso** bja go phadima.

(4)  
[30]

**Palomoka: 100 meputso**